

t9_valued_0 (TM-
TyGhGM1P9aJVdmHqMiwmVJGSoE4KDrYHG)

October 27, 2020

Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_valued_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_xreal_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_funct_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_xboole_0 : \iota$ be given. Let $v1_xcmplx_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_xxreal_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k9_xtuple_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_tarSKI : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.(v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (X0 = k1_xboole_0) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\exists X0.(v1_xboole_0 X0) \wedge ((v1_xcmplx_0 X0) \wedge ((v1_xxreal_0 X0) \wedge (v1_xreal_0 X0))) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v1_relat_1 X0) \wedge (v1_funct_1 X0)) \Rightarrow ((v3_valued_0 X0) \Leftrightarrow (\forall X1.(X1 \in k9_xtuple_0 X0) \Rightarrow (v1_xreal_0 (k1_funct_1 X0 X1)))) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v1_relat_1 X0) \wedge (v1_funct_1 X0)) \Rightarrow (\forall X1.\forall X2.((X1 \in k9_xtuple_0 X0) \Rightarrow ((X2 = k1_funct_1 X0 X1) \Leftrightarrow (k4_tarSKI X1 X2 \in X0))) \wedge ((\neg X1 \in k9_xtuple_0 X0) \Rightarrow ((X2 = k1_funct_1 X0 X1) \Leftrightarrow (X2 = k1_xboole_0)))) \quad (4)$$

Theorem 1

$$\forall X0.((v1_relat_1 X0) \wedge (v1_funct_1 X0)) \Rightarrow ((v3_valued_0 X0) \Leftrightarrow (\forall X1.v1_xreal_0 (k1_funct_1 X0 X1)))$$